

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 07-3517
Podgorica, 6. jula 2018. godine

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE | |
| PRIMLJENO: | 6. VII 20 18 GOD. |
| KLASIFIKACIONI BROJ: | 76-3/18-1 |
| VEZA: | |
| EPA: | 494 XXVI |
| SKRAĆENICA: | PRILOG: |

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 6. jula 2018. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Vlada predlaže Skupštini da, u skladu s članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/06 i 66/06 i „Službeni list CG“, br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17 i 17/18), ovaj zakon donese po skraćenom postupku iz razloga koji su sadržani u Obrazloženju Predloga zakona.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su **DARKO RADUNOVIĆ**, ministar finansija i **NOVO RADOVIĆ**, generalni direktor Direktorata za poreski i carinski sistem.

PREDSJEDNIK
Duško Marković, š. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AKCIZAMA

Član 1

U Zakonu o akcizama ("Službeni list RCG", br. 65/01 i 76/05, i "Službeni list CG", br. 76/08, 50/09, 78/10, 61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17 i 50/17), u članu 30 stav 6 riječ: "pretežne", briše se.

Član 2

U članu 50 stav 3 riječi: "u iznosu od 50,00 eura" zamjenjuju se riječima: "u iznosu od 51,00 eura".

U stavu 4 riječi: "iznosi 32%" zamjenjuju se riječima: "iznosi 23,00%",

U stavu 5 alineja 2 riječi: „54,00 eura“ zamjenjuju se riječima: „60 eura“,

Član 3

U članu 56d stav 2 riječi: „u iznosu od 40 eura“, zamjenjuju se riječima: „u iznosu od 30 eura“.

Član 4

U članu 80f stav 1 tačka 5 mijenja se i glasi:

„5) od 1. septembra 2018. godine do 31. decembra 2019. godine u iznosu od 30,00 eura.“

Poslije tačke 5 dodaje se pet novih tačaka koje glase:

- „6) od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine u iznosu od 33,5 eura,
- 7) od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine u iznosu od 37,00 eura,
- 8) od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine u iznosu od 40,5 eura,
- 9) od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine u iznosu od 44,00 eura,
- 10) od 1. januara 2024. godine do 31. decembra 2024. godine u iznosu od 47,5 eura.“

U stavu 2 tačka 5 mijenja se i glasi:

„5) od 1. septembra 2018. godine do 31. decembra 2019. godine 32%,“.

Poslije tačke 5 dodaje se pet novih tačaka koje glase:

- „ 6) od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine 30,5 %,
- 7) od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine 29,0%
- 8) od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine 27,5%,

- 9) od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine 26,0%,
10) od 1. januara 2024. godine do 31. decembra 2024. godine 24,5%."

Član 5

U članu 80i stav 1 alineja 2 riječi: "do 31. decembra", zamjenjuju se riječima: "do 31. jula".

Alineja 3 mijenja se i glasi:

„ - od 1. septembra 2018. godine do 31. decembra 2018. godine u iznosu od 20,00 eura,“.

Poslije alineje 3 dodaje se nova alineja koja glasi:

„ - od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine u iznosu od 25,00 eura,“.

Član 6

Poslije člana 80i dodaje se novi član koji glasi:

„Član 80j

Izuzetno od člana 50 stav 5 alineja 2 ovog zakona akciza za fino rezani duvan plaća se:

- 1) od 1. septembra 2018. godine do 31. decembra 2018. godine u iznosu od 30,00 eura.
- 2) od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine u iznosu od 35,00 eura,
- 3) od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine u iznosu od 40,00 eura,
- 4) od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine u iznosu od 45,00 eura,
- 5) od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine u iznosu od 50,00 eura,
- 6) od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine u iznosu od 55,00 eura.“

Član 7

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

O B R A Z L O Ž E N J E

I. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16, tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru, u koje spada i uvodjenje poreza radi obezbjedjenja sredstava za finansiranje javnih rashoda.

II. Razlozi za donošenje zakona

Razlozi za izmjenu Zakona o akcizama („Službeni list RCG“, br. 65/01 i 76/05, i „Službeni list CG“, br. 76/08, 50/09, 78/10, 61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17 i 50/17), obrazlažu se potrebom dalje harmonizacije akciznog zakonodavstva sa direktivama Evropske unije u dijelu oporezivanja duvanskih proizvoda, čime bi se kroz postepeno povećanje visine akcize za ovaj akcizni proizvod njihova visina u potpunosti uskladila sa minimumom koji je propisan u EU. Naime, Direktivom Savjeta EU 2011/64 od 21. juna 2011 godine. o strukturi i stopama akciznih dažbina na prerađeni duvan, propisano je da ukupna akciza (specifična i proporcionalna), za ovaj akcizni proizvod iznosi 90 eura za 1000 komada, odnosno ukupno akcizno opterećenje ne smije biti ispod 60% maloprodajne cijene cigareta, iz kategorije prosječne ponderisane cijene cigareta.

Predloženim zakonom izvršeno je revidiranje postojećeg nivoa akciznog opterećenja kroz izmjenu važećeg „akciznog kalendara“ kojim je utvrđena **visina akcize na cigarete** za period od 2017. do 2019. godine. Naime, u cilju osiguranja stabilnosti tržišta odnosno regionalne usklađenosti kada je u pitanju visina akcize na cigarete, predloženim zakonom izvršeno je smanjenje postojeće visine specifične akcize na cigarete sa 40€ za 1000 komada (0,80 € po paklici), na 30€ za 1000 komada (0,60 € po paklici) od 1. septembra 2018. do 31. decembra 2019. godine. Stopa proporcionalne akcize u navedenom periodu ostala bi nepromijenjena i iznosila bi 32 % od maloprodajne cijene cigareta.

Dalje usklađivanje, odnosno postepeno povećavanje specifične akcize na cigarete izvršilo bi se na godišnjem novou u periodu od 1. januara 2020. godine (33,50 eura za 1000 komada) do 1. januara 2025. godine (51 eura za 1000 komada), dok bi se u istom periodu stopa proporcionalne akcize postepeno smanjivala i to u periodu od 1. januara 2020. godine (30,5%) do 1. januara 2025. godine (na 23%). Ovakvom fiskalnom strukturom specifične i proporcionalne akcize osigurava se stabilnost tržišta i stvaraju uslovi za smanjenje prostora za nelegalnu trgovinu cigareta a time i obezbjedjenja izvjesnijih budžetskih prihoda u budućnosti kao i manju zavisnost od tržišnih okolnosti i cjenovnih politika duvanskih kompanija. Novim akciznim kalendarom će se osigurati nivo konkurentnih cijena duvanskih, odnosno zadržati proizvodi koje legalni proizvođači i uvoznici plasiraju na domaćem tržištu. Na ovaj način se stvaraju uslovi da isti vrše prodaju svojih proizvoda po cijenama koje su pristupačne za potrošače i da obezbijede kontinuirano poslovanje na teritoriji Crne Gore. Visoko fiskalno opterećenje u odnosu na region slabi poziciju proizvođača i uvoznika duvanskih proizvoda s jedne strane, a s druge strane rizik od nelegalne prodaje im stvara poteškoće da se dobro pozicioniraju na tržištu. Imajući u vidu da na visoko formirane cijene duvanskih proizvoda u odnosu na region smanjivanje trgovačke marže bi imalo zanemarljiv efekat, to nesporno postoje razlozi za uvođenje akciznog kalendara koji će obezbijediti konkurentnost legalnih duvanskih proizvoda i obezbijediti stabilnost u ostvarivanju budžetskih prihoda. Takva interakcija zahtijeva da država putem ekonomskih mjera obezbijedi da legalni distributeri duvanskih proizvoda budu motivisani za formiranje cijena koje utiču na eliminaciju sivog tržišta uz potpuno poštovanje zakonskih normi.

Predloženim zakonom izvršeno je revidiranje **visine akcize za gazirana pića** sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju na način što je utvrđena nova visina akcize od 30 eura po hektolitru gazirane vode umjesto dosadašnjih 40

4

4 eura i izmijenjen je važeći akcizni kalendar. Novim akciznim kalendarom se predlaže postepeno povećanje visine akcize tako da njena visina za period od 1. septembra do 31. decembra 2018. godine bi iznosila 20,00 eura, a u 2019. godini 25,00 eura po hektolitru gazirane vode. Visina akcize na ovaj proizvod, od 1. januara 2020. godine bi se smanjila i ona bi umjesto 40 eura po hektolitru iznosila 30 eura po hektolitru gaziranih pića. Novi akcizni kalendar predstavljao bi instrument za ujednačavanje cijena na domaćem tržištu sa cijenama u regionu. Svi akcizni proizvodi su od posebnog značaja za budžet države, te se od strane akciznih obveznika očekuje ispunjavanje zakonskih obaveza, ali sa druge strane treba da bude ispoljena fleksibilnost države u pogledu uvođenja fiskalnog opterećenja koje osigurava motivaciju akciznih obveznika za prisustvo na njenom tržištu. Postojeća akciza na gazirana pića u Crnoj Gori značajno je veće od zemalja u okruženju, a u samom na nivou je najvećih akciza u svijetu. U ovom slučaju se radi o proizvodima koji su najvećim dijelom prisutni na nivou svjetske trgovine te postoje razlozi da Crna Gora vodi računa o adekvatnom fiskalnom prilagođavanju istih. U tom cilju se predlaže akcizni kalendar koji bi bio adekvatan za akcizne obveznike i obezbjeđuje stabilne budžetske prihode i dovodi do oporavka tržišta.

Odredama predloženog zakona uvodi se postepeno (godišnje), povećavanje **visine akcize na fino rezani duvan**, na način što bi se njegova visina u ovoj godini smanjila sa postojeće visine od 54,00 eura po kilogramu na 30,00 eura po kilogramu, od 1. septembra 2018. godine. Nastavak daljeg usaglašavanja visine akcize za ovaj proizvod otpočelo bi od januara 2019. godine kada bi visina akcize na ovaj proizvod iznosila 35,00 eura po kilogramu, da bi od 1. januara 2024. godine njegova visina iznosila 60,00 eura po kilogramu.

III. Usaglašenost sa evropskim zakonodavstvom i potvrđenim međunarodnim konvencijama

Predmetnim zakonom izvršeno je usklađivanje sa Direktivom Savjeta EU 2011/64 o strukturi i stopama akcize na prerađeni duvan, iz razloga što je Zakon djelimično usaglašen sa ovom direktivom.

U dijelu koji se odnosi na visinu akcize na gaziranu vodu ne postoji obaveza usaglašavanja sa zakonodavstvom EU.

IV. Obrazloženje osnovnih pravnih instituta

Član 1 – Ovom odredbom predlaže se brisanje odredbe kojom je predviđeno da pravo na povraćaj dijela plaćene akcize za gasna ulja koja se koriste u industrijske i komercijalne vrhe, mogu da ostvare pravna lica i preduzetnici koji su registrovani i obavljaju pretežne djelatnosti (prerađivačka industrija, proizvodnja prehrambenih proizvoda, saobraćaj i skladištenje, idr.). Navedeno rješenje se predleže posebno imajući u vidu sve učestalije probleme u pogledu mogućnosti ostvarivanja prava na povraćaj dijela plaćene akcize, određenje „pretežna“ djelatnost u dosadašnjoj praksi je izazivala nedoumice kod njene primjene u praksi kao i otežavala zakonom utvrđenu mogućnost za ostvarivanje prava na povraćaj.

Član 2- Ovom odredbom predlažu se izmjene postojeće visine akcize na cigarete (akciznog kalendara), u skladu sa Direktivom Savjeta EU 2011/64 od 21. juna 2011. o strukturi i stopama akciznih dažbina na prerađeni duvan i predlaže se da visina specifične akcize na cigarete, od 1. januara 2025. godine iznosi 51 eura na 1000 komada dok bi stopa proporcionalne akcize se postepeno smanjivala i iznosila bi 23% od maloprodajne cijene cigarete. Takođe, predloženom odredbom, u cilju očuvanja stabilnosti tržišta kod prometa duvanskim proizvodima, uvodi se akcizni kalendar i za fino rezani duvan (za period od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2024. godine).

Član 3 – Ovom odredbom, predlaže se izmjena postojećeg akciznog kalendara za gazirana pića, za period od 1. septembra 2018. do 31. decembra 2021. godine i predlaže se postepeno povećanje postojeće visine akcize koja iznosi 20 eura po hektolitru, na 30 eura po hektolitru, od 1. januara 2020. godine.

Član 4 - Ovom odredbom, predlaže se izmjena postojećeg akciznog kalendara za cigarete, za period od 1. septembra 2018. do 1. januara 2025. godine i predlaže se smanjenje postojeće visine specifične akcize na cigarete (sa 40€ za 1000 komada na 30€ za 1000 komada), u periodu od 1. septembra 2018. do 31. decembra 2019. godine. Nastavak usklađivanja odnosno povećanja specifične akcize na cigarete predviđeno je od 1. januara 2020. godine, i to:

- od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine u iznosu od 33,5 eura,
- od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine u iznosu od 37,00 eura,
- od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine u iznosu od 40,5 eura,
- od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine u iznosu od 44,00 eura,
- od 1. januara 2024. godine do 31. decembra 2024. godine u iznosu od 47,5 eura,
- od 1. januara 2025. godine u iznosu od 51,00 eura.

Stopa proporcionalna akcize na cigarete koja se plaća od maloprodajne cijene cigareta, od 1. januara 2020 postepeno bi se smanjivala i to:

- od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine 30,5%,
- od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine 29,0%
- od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine 27,5%,
- od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine 26,0%,
- od 1. januara 2024. godine do 31. decembra 2024. godine 24,5%,
- od 1. januara 2025. godine 23,0%

Član 5 – Ovom odredbom predlaže se smanjenje visine akcize na gazirana pića čija visina bi od 1. septembra 2018. godine do 31. decembra 2018. godine iznosila 20,00 eura po hektolitru, od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine akciza na gazirana pića bi se plaćala u iznosu od 25,00 eura, da bi od 1. januara 2020. godine visina akcize na ovaj akcizni proizvod iznosila 30 eura po hektolitru.

Član 6 – Ovom odredbom uvodi se akcizni kalendar i propisuje postepeno povećavanje visine akcize na fino rezani duvan i to:

- 1) od 1. septembra 2018. godine do 31. decembra 2018. godine u iznosu od 30,00 eura.
- 2) od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine u iznosu od 35,00 eura,
- 3) od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine u iznosu od 40,00 eura,
- 4) od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine u iznosu od 45,00 eura,
- 5) od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine u iznosu od 50,00 eura,
- 6) od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine u iznosu od 55,00 eura.

V. Finansijska sredstva koja je potrebno obezbijediti u budžetu Crne Gore za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbjeđivati dodatna sredstva iz budžeta Crne Gore.

Pregled odredbi Zakona o akcizama čije izmjene i dopune se predlažu:

Akcizna osnovica, stopa i iznos akcize

Član 30

- (1) Pravo na povraćaj (refakciju) plaćene akcize ima:
 - 1) imalac akcizne dozvole koji je nabavio akcizne proizvode po cijeni sa uključenom akcizom i koji ih je upotrijebio u akciznom skladištu za proizvodnju akciznih proizvoda;
 - 2) uvoznik koji vraća uvezene proizvode u inostranstvo u nepromijenjenom stanju, a za koje je prilikom njihovog uvoza platio akcizu;
 - 3) izvoznik koji izvozi akcizne proizvode na koje je plaćena akciza;
 - 4) lice koje je pribavilo akcizne proizvode po cijeni sa uključenom akcizom ili je akciza za iste plaćena prilikom uvoza, a upotrijebljeni su za namjene iz čl. 44 i 54 ovog zakona.
- (2) Zahtjev za povraćaj plaćene akcize, lica iz stava 1 ovog člana, podnose carinskom organu u roku od 30 dana od isteka mjeseca u kojem je akciza plaćena.
- (3) Pravo na povraćaj dijela plaćene akcize može da ostvari kupac mineralnih ulja (gasnih ulja) iz člana 52 stav 3 tačka 4 alineja 2 i 4 ovog zakona.
- (4) Povraćaj dijela plaćene akcize prilikom nabavke gasnih ulja iz člana 52 stav 3 tačka 4 alineja 4 ovog zakona, mogu da ostvare kupci tih ulja koji imaju status javne ustanove.
- (5) Zahtjev za povraćaj dijela plaćene akcize lica iz stava 3 ovog člana, podnose carinskom organu u roku od 15 dana, od isteka kvartala u kojem je nabavljeno gasno ulje.
- (6) Povraćaj dijela plaćene akcize prilikom nabavke gasnih ulja koja se koriste kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe mogu da ostvare pravna lica i preduzetnici koji su registrovani i obavljaju pretežne djelatnosti koje su prema Zakonu o klasifikaciji djelatnosti ("Službeni list CG", broj 18/11) razvrstane u okviru sektora C (prerađivačka industrija) i to: oblast 10 (proizvodnja prehrambenih proizvoda) u iznosu do 1% od ostvarenog prometa po tom osnovu i sektora H (saobraćaj i skladištenje) i to: grupa 49.31 gradski i prigradski prevoz putnika (autobuski prevoz putnika) u iznosu do 7% ostvarenog prometa po tom osnovu, grupa 49.39 prevoz putnika u kopnenom saobraćaju (redovni autobuski međumjesni prevoz, vanredni prevoz, čarter prevoz i prevoz putnika u okviru prostora koji pripada aerodromu, prevoz uspinjačama, žičarama i ski liftovima, prevoz školskim autobusima i autobusima za prevoz zaposlenih), u iznosu do 7% ostvarenog prometa po tom osnovu i grupa 49.41 drumski prevoz tereta u iznosu do 7% ostvarenog prometa po tom osnovu (prevoz životinja, rashlađenog tereta, sakupljanje mlijeka sa farmi, prevoz otpada i otpadnih materijala bez sakupljanja i odlaganja, prevoz trupaca, rashlađenog, teškog i rasutog tereta, prevoz kamionima i cistijernama), čija je nosivost najmanje 7,5 tona i veća, osim korišćenja putničkih motornih vozila.
- (7) Prilikom nabavke gasnih ulja koja se koriste kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe, izvođač radova koji ta ulja koristi za izvođenje radova na projektu autoputa Bar-Boljare, ostvaruje povraćaj dijela plaćene akcize iznad iznosa od 169 eura na 1000 litara, a podizvođač ostvaruje pravo na povraćaj dijela plaćene akcize iznad iznosa od 259 eura na 1000 litara.
- (8) Iznos ostvarenog prava na povraćaj iz stava 7 ovog člana, za podizvođače na projektu autoputa Bar - Boljare, ne može preći iznos do 1,5% ostvarenog prometa u toku godine, po tom osnovu.
- (9) Bliže uslove i način povraćaja plaćene akcize propisuje Ministarstvo finansija.

Član 50

- (1) Akcizna osnovica za duvanske proizvode je 1000 komada i maloprodajna cijena, odnosno kilogram proizvoda.
- (2) Akciza na cigarete plaća se kao specifična akciza koja je određena u iznosu za 1000 komada i kao proporcionalna akciza koja je određena u procentu od maloprodajne cijene cigareta.
- (3) Specifična akciza na cigarete plaća se za 1000 komada u iznosu od 50,00 eura.
- (4) Proporcionalna akciza na cigarete iznosi 32% od njihove maloprodajne cijene.
- (5) Akciza na ostale duvanske proizvode plaća se po kilogramu tih proizvoda, i iznosi:
 - za cigare i cigarilose - 25,00 Eura,
 - za fino rezani duvan - 54,00 eura,
 - za drugi duvan za pušenje - 25,00 Eura.
- (6) Maloprodajna cijena cigareta iz stava 4 ovog člana je cijena koju odredi proizvođač, odnosno uvoznik, a koja uključuje akcizu i porez na dodatu vrijednost.
- (7) Proizvođač, odnosno uvoznik je dužan da, prije stavljanja u upotrebu, odnosno u slobodan promet, maloprodajne cijene cigareta prijavi nadležnom carinskom organu i objavi ih u "Službenom listu Crne Gore".
- (8) Prodaja cigareta po maloprodajnim cijenama, koje su veće ili manje od prijavljenih, nije dozvoljena.

Akcizna osnovica i iznos akcize

Član 56d

- (1) Akcizna osnovica za gaziranu vodu je količina akciznih proizvoda izražena u hektolitrima.
- (2) Akciza se plaća po hektolitr gazirane vode, u iznosu od 40,00 eura.

Član 80f

- (1) Specifična akciza na cigarete iz člana 47 ovog zakona plaća se za 1.000 komada, i to:
 - 1) od 1. novembra 2014. godine do 31. marta 2015. godine u iznosu od 19,00 eura,
 - 2) od 1. aprila 2015. godine do 31. marta 2016. godine u iznosu od 20,00 eura,
 - 3) od 1. aprila 2016. godine do 31. marta 2017. godine u iznosu od 22,00 eura,
 - 3a) do 1. avgusta 2017. godine u iznosu od 24,00 eura,
 - 4) od 1. avgusta 2017. godine do 31. decembra 2017. godine u iznosu od 30,00 eura,
 - 5) od 1. januara 2018. godine do 31. decembra 2018. godine u iznosu od 40,00 eura.
- (2) Proporcionalna akciza na cigarete iz člana 47 ovog zakona plaća se od maloprodajne cijene cigareta, i to:
 - 1) od 1. novembra 2014. godine do 31. marta 2015. godine 35%,
 - 2) od 1. aprila 2015. godine do 31. marta 2016. godine 34%,
 - 3) od 1. aprila 2016. godine do 31. marta 2017. godine 33%,
 - 4) od 1. avgusta 2017. godine do 31. decembra 2017. godine 32%,
 - 5) od 1. januara 2018. godine do 31. decembra 2018. godine 32%.

Član 80i

Izuzetno od člana 56d ovog zakona akciza po hektolitrju gazirane vode plaća se:

- do 31. decembra 2017. godine u iznosu od 10,00 eura,
- od 1. januara 2018. godine do 31. decembra 2018. godine u iznosu od 20,00 eura,
- od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine u iznosu od 30,00 eura.



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA

Broj: 02-03-sl.

Podgorica, 02. jun 2018. godine

DIREKTORAT ZA PORESKI I CARINSKI SISTEM

Povodom *Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

Na tekst *Predloga zakona* i pripremljeni Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Imajući u vidu potrebu dalje harmonizacije akciznog zakonodavstvo sa direktivama Evropske unije u dijelu oporezivanja duvanskih proizvoda, čime bi se kroz postepeno povećanje visine akcize na ovaj akcizni proizvod njihova visina u potpunosti uskladila sa minimumom koji je propisan u EU, Ministarstvo finansija, sa aspekta budžeta, daje saglasnost na *Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama*.

S poštovanjem,



DRŽAVNA SEKRETARKA

Nina Vujošević

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ PROPISA

NAZIV PROPISA

Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama

1. Definisanje problema

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- Koji su uzroci problema?
- Koje su posljedice problema?
- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

Predloženim zakonom izvršeno je revidiranje postojećeg nivoa akciznog opterećenja kroz izmjenu važećeg „akciznog kalendara“ kojim je utvrđena visina akcize na cigarete za period od 2017. do 2019. godine. Naime, u cilju osiguranja stabilnosti tržišta odnosno regionalne usklađenosti kada je u pitanju visina akcize na cigarete, predloženim zakonom izvršeno je smanjenje postojeće visine specifične akcize na cigarete sa 40€ za 1000 komada (0,80 € po paklici), na 30€ za 1000 komada (0,60 € po paklici) od 1. septembra 2018. do 31. decembra 2019. godine. Stopa proporcionalne akcize u navedenom periodu ostala bi nepromijenjena i iznosila bi 32 % od maloprodajne cijene cigareta.

Dalje usklađivanje, odnosno postepeno povećavanje specifične akcize na cigarete izvršilo bi se na godišnjem novou u periodu od 1. januara 2019. godine (33,50 eura za 1000 komada) do 1. januara 2025. godine (51 eura za 1000 komada), dok bi se u istom periodu stopa proporcionalne akcize postepeno smanjivala i to u periodu od 1. januara 2020. godine (30,5%) do 1. januara 2025. godine (na 23%). Ovakvom fiskalnom strukturom specifične i proporcionalne akcize osigurava se stabilnost tržišta i stvaraju uslovi za smanjenje prostora za nelegalnu trgovinu cigareta a time i obezbjeđenja izvjesnijih budžetskih prihoda u budućnosti kao i manju zavisnost od tržišnih okolnosti i cjenovnih politika duvanskih kompanija.

Predloženim zakonom izvršeno je revidiranje visine akcize za gazirana pića sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju na način što je utvrđena nova visina akcize od 30 eura po hektolitr gazirane vode umjesto dosadašnjih 40 eura i izmijenjen je važeći akcizni kalendar. Novim akciznim kalendarom se predlaže postepeno povećanje visine akcize tako da njena visina za period od 1. septembra do 31. decembra 2018. godine bi iznosila 20,00 eura, a u 2019. godini 25,00 eura po hektolitr gazirane vode. Visina akcize na ovaj proizvod, od 1. januara 2020. godine bi se smanjila i ona bi umjesto 40 eura po hektolitr iznosila 30 eura po hektolitr gaziranih pića. Novi akcizni kalendar predstavljao bi instrument za ujednačavanje cijena na domaćem tržištu sa cijenama u regionu.

Određama predloženog zakona uvodi se postepeno (godišnje), povećavanje visine akcize na fino rezani duvan, na način što bi se njegova visina u ovoj godini smanjila sa postojeće visine od 54,00 eura po kilogramu na 30,00 eura po kilogramu, od 1. septembra 2018. godine. Nastavak daljeg usaglašavanja visine akcize za ovaj proizvod otpočelo bi od januara 2019. godine kada bi visina akcize na ovaj proizvod iznosila 35,00 eura po kilogramu, da bi od 1. januara 2024. godine njegova visina iznosila 60,00 eura po kilogramu.

2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?
- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.

Navedenim zakonom stvaraju se uslovi za povećanje budžetskih prihoda, očuvanje održivosti javnih finansija, stabilnosti tržišta i suzbijanje nelegalne ekonomije.

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim

ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).

- **Obrazložiti preferiranu opciju?**

U dijelu oporezivanja cigareta, ovakvom fiskalnom strukturom specifične i proporcionalne akcize osigurava se stabilnost tržišta i stvaraju uslovi za smanjenje prostora za nelegalnu trgovinu cigareta a time i obezbjeđenja izvjesnijih budžetskih prihoda u budućnosti kao i manju zavisnost od tržišnih okolnosti i cjenovnih politika duvanskih kompanija. Novim akciznim kalendarom će se osigurati nivo konkurentnih cijena duvanskih, odnosno zadržati proizvodi koje legalni proizvođači i uvoznici plasiraju na domaćem tržištu. Na ovaj način se stvaraju uslovi da isti vrše prodaju svojih proizvoda po cijenama koje su pristupačne za potrošače i da obezbijede kontinuirano poslovanje na teritoriji Crne Gore. Visoko fiskalno opterećenje u odnosu na region slabi poziciju proizvođača i uvoznika duvanskih proizvoda s jedne strane, a s druge strane rizik od nelegalne prodaje im stvara poteškoće da se dobro pozicioniraju na tržištu. Imajući u vidu da na visoko formirane cijene duvanskih proizvoda u odnosu na region smanjivanje trgovačke marže bi imalo zanemarljiv efekat, to nesporno postoje razlozi za uvođenje akciznog kalendara koji će obezbijediti konkurentnost legalnih duvanskih proizvoda i obezbijediti stabilnost u ostvarivanju budžetskih prihoda. Takva interakcija zahtijeva da država putem ekonomskih mjera obezbijedi da legalni distributeri duvanskih proizvoda budu motivisani za formiranje cijena koje utiču na eliminaciju sivog tržišta uz potpuno poštovanje zakonskih normi.

Novi akcizni kalendar za gazirana pića predstavljao bi instrument za ujednačavanje cijena na domaćem tržištu sa cijenama u regionu. Svi akcizni proizvodi su od posebnog značaja za budžet države, te se od strane akciznih obveznika očekuje ispunjavanje zakonskih obaveza, ali sa druge strane treba da bude ispoljena fleksibilnost države u pogledu uvođenja fiskalnog opterećenja koje osigurava motivaciju akciznih obveznika za prisustvo na njenom tržištu. Postojeća akciza na gazirana pića u Crnoj Gori značajno je veće od zemalja u okruženju, a u samom na nivou je najvećih akciza u svijetu. U ovom slučaju se radi o proizvodima koji su najvećim dijelom prisutni na nivou svjetske trgovine te postoje razlozi da Crna Gora vodi računa o adekvatnom fiskalnom prilagođavanju istih.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerovatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

Novim akciznim kalendarom će se osigurati nivo konkurentnih cijena duvanskih, odnosno zadržati proizvodi koje legalni proizvođači i uvoznici plasiraju na domaćem tržištu. Na ovaj način se stvaraju uslovi da isti vrše prodaju svojih proizvoda po cijenama koje su pristupačne za potrošače i da obezbijede kontinuirano poslovanje na teritoriji Crne Gore. U dijelu uvođenja akciznog kalendara za gazirana pića, u tom cilju se predlaže akcizni kalendar koji bi bio adekvatan za akcizne obveznike a koji bi obezbijedio stabilne budžetske prihode i dovodi do oporavka tržišta.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćenja prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

Implementacija propisa ne zahtijeva izdvajanje finansijskih sredstava i ne stvara međunarodne finansijske obaveze

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako.
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).

Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

Prilikom izrade predmetnog zakona nije korišćena ekspertska podrška.



Crna Gora
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОЛИЦИЈА

| | | | |
|-----------------------|---------|-------|----------|
| Примљено 03. 07. 2018 | | | |
| Општина | Број | Датум | Број ... |
| 011 | 10509/1 | | |

Crna Gora
Kabinet predsjednika Vlade
Kancelarija za evropske integracije

Br: 01-004-68/2

Podgorica, 3. jul 2018. godine

MINISTARSTVO FINANSIJA
n/r ministru Darku Radunoviću



Poštovani gospodine Radunoviću,

Dopisom broj 04-10509/1 od 2. jula 2018. godine tražili ste mišljenje o uskladenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama s pravnom tekovinom Evropske unije.

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu s nadležnostima definisanim članom 8 Odluke o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji ("Službeni list CG", br. 9/12, 15/14, 19/17 i 33/18), Kancelarija za evropske integracije je saglasna s navodima u obrascu uskladenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,



Glavni pregovarač

Aleksandar Drljević



- Sačinila: Nina Lakić, samostalna savjetnica I *N L.*
- Odobrila: Nevenka Vulićević, načelnica Odsjeka *N V.*

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

| | | |
|--|---|----------------|
| Identifikacioni broj Izjave | | MF-IU/PZ/18/09 |
| 1. Naziv nacrt/predloga propisa | | |
| - na crnogorskom jeziku | Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama | |
| - na engleskom jeziku | Proposal for the Law on Amendments to the Law on Excise | |
| 2. Podaci o obrađivaču propisa | | |
| a) Organ državne uprave koji priprema propis | | |
| Organ državne uprave | Ministarstvo finansija | |
| - Sektor/odsjek | Direktorat za poreski i carinski sistem | |
| - odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail) | Novo Radović, 020/243 - 339, Novo.radovic@mif.gov.me | |
| - kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail) | Ruzica Bajceta, 020/225 013 ruzica.bajceta@mif.gov.me | |
| b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa | | |
| - Naziv pravnog lica | / | |
| - odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail) | / | |
| - kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail) | / | |
| 3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis | | |
| - Organ državne uprave | Uprava carina | |
| 4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP) | | |
| a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis | | |
| Glava VIII. Politika saradnje , član 100, Porezi | | |
| b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ispunjava u potpunosti | |
| <input type="checkbox"/> | djelimično ispunjava | |
| <input type="checkbox"/> | ne ispunjava | |
| c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa | | |
| / | | |
| 5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG) | | |
| - PPCG za period | 2018-2020 | |
| - Poglavlje, potpoglavlje | / | |
| - Rok za donošenje propisa | / | |
| - Napomena | Donošenje Zakona o izmjenama Zakona o akcizama nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. | |
| 6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije | | |
| a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije | | |
| UFEU, Dio Treći, Politika i unutrašnje mjere Unije, Glava VII, Zajednička pravila o konkurenciji, oporezivanju i približavanju zakona, Poglavlje 2, Fiskalne odredbe, član 113/TFEU, Part Three, Union policies and internal actions, Title VII.Common rules on competition, Taxation and approximations of laws, Chapter 2, Tax provisions, article 113 | | |
| Potpuno usklađeno/fully harmonized | | |
| b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije | | |
| 32011L0064 | | |
| Direktiva Savjeta 2011/64/EU od 21. juna 2011. o strukturi i stopama akcize koje se odnose na prerađeni duvan / Council Directive 2011/64/EU of 21 June 2011 on the structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco (OJ L 176 , 05.07.2011) | | |
| Djelimično usklađeno/fully harmonized | | |
| c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije | | |

| | |
|--|---|
| Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti. | |
| 6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti | |
| Potpuna usklađenost s Direktivom Savjeta 2011/64/EU će se postići donošenjem izmjena i dopuna Zakona o akcizama, kojim će se revidirati propisana visina specifične akcize na cigarete (akcizni kalendar) u cilju dostizanja direktivom propisanog minimuma od 90 EUR za 1 000 komada cigareta. Naime, predloženim zakonom izvršeno je revidiranje postojeće visine akcize na cigarete, za period od 2018 do 2025. godine. Nivo specifične akcize, u odnosu na minimum od 90€ za 1000 komada cigareta koji je direktivom propisan, do 1. januara 2025. godine iznosiće 83 eura za 1000 komada, odnosno učešće ukupne akcize u PPCC bi iznosilo 87,3%. | |
| Rok za donošenje Zakona izmjena i dopuna Zakona o akcizama je 2026.godina. | |
| 7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu | |
| / | |
| 8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa | |
| Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa. | |
| 9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu) | |
| Navedeni sekundarni izvori prava EU preveden je na hrvatski jezik. | |
| 10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu) | |
| Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama preveden je na engleski jezik. | |
| 11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti | |
| U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama nije bilo učešća konsultanata. | |
| Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa | Potpis / glavni pregovarač |
|  Datum: <i>Vadovic</i> |  Datum: <i>Stajevic</i> |

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| 1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa | | 1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi | | |
| MF-TU/PZ/18/09 | | MF-IU/PZ/18/09 | | |
| 2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka | | | | |
| Direktiva Savjeta 2011/64/EU od 21. juna 2011. o strukturi i stopama akcize koje se odnose na prerađeni duvan - <u>32011L0064</u> | | | | |
| 3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore | | | | |
| Na crnogorskom jeziku | | Na engleskom jeziku | | |
| Predlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama | | Proposal for the Law on Amendments to the Law on Excise | | |
| 4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije | | | | |
| a) | b) | c) | d) | e) |
| Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka) | Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka) | Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije | Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost | Rok za postizanje potpune usklađenosti |
| Direktiva Savjeta 2011/64/EZ | | | | |
| <p style="text-align: center;">Član 1</p> <p>Ovom se Direktivom utvrđuju opšta načela za usklađivanje strukture i stopa akcize koju države članice primjenjuju na duvanske proizvode.</p> <p style="text-align: center;">Član 2</p> <p>1. Za potrebe ove Direktive, prerađeni duvan označava:</p> <p>(a) cigarete;</p> <p>(b) cigare i cigarilose;</p> <p>(c) duvan za pušenje:</p> <p>(i) fino rezani duvan za cigarete za savijanje;</p> <p>(ii) drugi duvan za pušenje.</p> <p>2. Proizvodi koji se u cjelosti ili djelimično sastaje od materija koje nisu duvan ali koji u svakom drugom pogledu ispunjavaju kriterijume definisane u članu 3 ili članu 5, stav (1) se tretiraju kao cigarete i duvan za pušenje. Izuzetno od prvog pod-stava, prooizvodi koji ne sadrže duvan i koriste se isključivo za medicinske svrhe se ne tretiraju kao prerađeni duvan.</p> <p>3. Izuzetno od važećih odrebi u Uniji, definicije iz stava 2 ovog člana i članova 3, 4, i 5 ne dovode u pitanje izbor sistema ili nivo oporezivanja koji se primjenjuje na različite grupe</p> | | | | |
| | Nema odgovarajuće odredbe | Potpuno usklađeno | Materija je regulisana članom 46 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17 i 50/17) | |

| | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|--|--|
| <p>proizvoda iz ovih članova.</p> | | | | |
| <p>Član 3</p> <p>1. Za potrebe ove Direktive, cigarete označavaju:</p> <p>(a) svitke duvana koji se mogu pušiti takvi kakvi su i ne svrstavaju se u cigare i cigarilose u smislu člana 4, stav (1).</p> <p>(b) svitke duvana, koji se na jednostavan, neindustrijski način stavljaju u papirne tube za cigarete;</p> <p>(c) svitke duvana, koji se na jednostavan, neindustrijski način savijaju u papir za cigareta.</p> <p>2. Za potrebe akciznih dažbina, svitkom duvana iz stava 1 smatra se da predstavlja dvije cigarete čija je dužina bez filtera, ili muštikle duža od 8 cm, ali nije duža od 11 cm; tri cigarete koje su bez filtera, odnosno muštikle duže od 11 cm, ali nijesu duže od 14 cm, i tako redom.</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | <p>Potpuno usklađeno</p> | <p>Materija je regulisana članom 47 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17 i 50/17)</p> | |
| <p>Član 4</p> <p>1. Za potrebe ove Direktive, za cigare ili cigarilose se smatraju sledeći proizvodi ukoliko se mogu i, s obzirom na njihova svojstva i uobičajena očekivanja potrošača, ukoliko su isključivo namijenjeni za pušenje takvi kavi su:</p> <p>(a) Svitci duvana sa spoljnim omotačem od prirodnog duvana;</p> <p>(b) Svitci duvana sa punjenjem od smješe izrezane na trake i sa spoljnim omotačem uobičajene boje cigara, od rekonstruisanog duvana, koji u potpunosti pokriva proizvod, a zavisno od slučaja i filter ali u slučaju cigara sa muštiklom ne i muštiklu, čija je jedinična težina bez filtera ili muštikle veća od 2,3 grama i nije veća od 10 grama i čiji obim je najmanje 34mm.</p> <p>3. Proizvodi koji se sastoje djelimično od materija koje nisu duvan, ali koji po drugom osnovu ispunjavaju kriterijume dafinisane u stavu 1 se tretiraju kao cigare i cigarilosi.</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | <p>Potpuno usklađeno</p> | <p>Materija je regulisana članom 48 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17 i 50/17)</p> | |
| <p>Član 4</p> <p>2. Odstupajući od stava 1, sledeći pod-stav može da nastavi da se primjenjuje u Njemačkoj i Mađarskoj do 31. decembra 2014. Za cigare ili cigarilose se smatraju sledeći proizvodi ukoliko se mogu pušiti takvi kavi su:</p> <p>(a) Svitci duvana u cjelini izrađeni od prirodnog duvana;</p> <p>(b) Svitci duvana sa spoljnim omotačem od prirodnog duvana;</p> <p>(c) Svitci duvana sa punjenjem od smješe izrezane na trake i sa</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | <p>Neprenosivo</p> | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>spoljnim omotačem uobičajene boje cigara koji u potpunosti pokriva proizvod, a zavisno od slučaja i filter ali u slučaju cigara sa muštiklom ne i muštiklu, i sa spoljnim omotačem, gdje su i jedan i drugi od rekonstruisanog duvana, čija je jedinična težina bez filtera ili muštikle veća od 1,2 grama i gdje je omotač savijen u spiralu pod oštrim uglom od najmanje 30° u odnosu na uzdužnu osu cigara;</p> <p>(d) Svitci duvana sa punjenjem od smješe izrezane na trake i sa spoljnim omotačem uobičajene boje cigara, od rekonstruisanog duvana, koji u potpunosti pokriva proizvod, a zavisno od slučaja i filter ali u slučaju cigara sa muštiklom ne i muštiklu, čija je jedinična težina bez filtera ili muštikle veća od 2,3 grama i čiji obim je najmanje 34mm.;</p> | | | | |
| <p style="text-align: center;">Član 5</p> <p>1. Za potrebe ove Direktive, duvan za pušenje označava:</p> <p>(a) duvan koji je rezan ili drugačije siječen, savijen ili stisnut u komade i koji se može pušiti bez dalje industrijske obrade;</p> <p>(b) otpatke od duvana koji su stavljeni u maloprodaju a koji nisu svrstani pod član 3 i član 4 stav (1) i koji se mogu pušiti. Za potrebe ovog člana otpacima od duvana se smatraju ostaci od listova duvana i nusproizvodi dobijeni obradom ili preradom duvanskih proizvoda.</p> <p>2. Duvan za pušenje u kome više od 25% težine djelića duvana ima šriinu koja je manja od 1,5 milimetara se smatra fino rezanim duvanom za cigarete za savijanje.</p> <p>Države članice mogu smatrati fino rezanim duvanom za cigarete za savijanje i duvan za pušenje u kome više od 25% težine djelića duvana ima šriinu koja je 1,5 milimetara ili više i koji se prodaje ili koji namjerava da se prodaje za cigarete za savijanje.</p> | <p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p> | <p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p> | <p style="text-align: center;">Materija je regulisana članom 49 Zakona o akcizama („SI list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17 i 50/17)</p> | |
| <p style="text-align: center;">Član 6</p> <p>Fizičko ili pravno lice s poslovnim nastanom u Uniji koja prerađuje duvan u duvanske proizvode namijenjene prodaji na malo smatra se proizvođačem.</p> | <p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p> | | <p style="text-align: center;">Materija nije predmet regulisanja ovog zakona</p> | |
| <p style="text-align: center;">Član 7</p> <p>1. Na cigarete proizvedene u Uniji i cigarete uvezene iz trećih zemalja primjenjuje se akciza ad valorem izračunata na temelju najveće maloprodajne cijene, uključujući carinske pristojbe, te također posebna akciza izračunata po jedinici proizvoda.</p> <p>Bez obzira na prvi podstav, države članice mogu izuzeti carinske pristojbe iz osnovice za izračun akcize ad valorem na cigarete.</p> <p>2. Postotak akcize ad valorem i iznos posebne akcize moraju biti jednaki za sve cigarete.</p> <p>3. U konačnoj fazi usklađivanja struktura u svim je državama</p> | <p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p> | <p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p> | <p style="text-align: center;">Materija je regulisana članom 50 st. 1 i 2 Zakona o akcizama („SI list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17 i 50/17)</p> | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>članicama za cigarete potrebno utvrditi isti omjer između posebne akcize i zbroja akcize ad valorem i poreza na promet, i to na način da raspon maloprodajnih cijena pošteno odražava razliku između prodajnih cijena proizvođača.</p> <p>4. Po potrebi akciza na cigarete može sadržavati minimalno porezno opterećenje pod uslovom da se strogo poštuju miješana struktura poreza i raspon posebne komponente akcize kako je utvrđeno članom 8.</p> | | | | |
| <p style="text-align: center;">Član 8</p> <p>1. Postotak posebne komponente akcize u iznosu ukupnog poreskog opterećenja na cigarete utvrđuje se na osnovu ponderisane prosječne maloprodajne cijene.</p> <p>2. Ponderisana prosječna maloprodajna cijena računa se na osnovu ukupne vrijednosti svih cigareta stavljenih u promet, koja se temelji na maloprodajnoj cijeni, uključno sa svim porezima, podijeljenoj s ukupnom količinom cigareta stavljenih u promet. Utvrđuje se najkasnije do 1. ožujka svake godine na temelju podataka o svim cigaretama stavljenima u promet tijekom prethodne kalendarske godine.</p> <p>3. Do 31. decembra 2013. posebna komponenta akcize ne smije biti niža od 5 %, niti viša od 76,5 % iznosa ukupnog poreskog opterećenja koje čine sljedeći iznosi:</p> <p>(a) posebna akciza;</p> <p>(b) akciza ad valorem i porez na dodanu vrijednost (PDV) koji se obračunavaju na ponderisanu prosječnu maloprodajnu cijenu.</p> <p>4. Od 1. januara 2014. posebna komponenta akcize na cigarete ne smije biti niža od 7,5 %, niti viša od 76,5 % iznosa ukupnog poreskog opterećenja koje čine sljedeći iznosi:</p> <p>(a) posebna akciza;</p> <p>(b) akciza ad valorem i PDV koji se obračunavaju na ponderisanu prosječnu maloprodajnu cijenu.</p> <p>5. Odstupajući od stavova 3. i 4., ako u državi članici dođe do promjene ponderisane prosječne maloprodajne cijene cigareta, a time i do smanjenja posebne komponente akcize, izražene kao postotak ukupnog poreskog opterećenja, ispod postotka od 5 % ili 7,5 %, u zavisnosti od slučaja, ili do njenoga povećanja iznad 76,5 % ukupnog poreskog opterećenja, odnosna država članica ne mora uskladiti iznos posebne akcize do 1. januara druge godine nakon godine u kojoj je nastala promjena.</p> <p>6. U skladu sa stavovima 3., 4. i 5. ovoga člana, i članom 7. stavom 1. podstavom drugim, države članice mogu naplaćivati minimalnu akcizu na cigarete.</p> | <p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p> | <p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p> | <p style="text-align: center;">Materija je regulisana članom 50 i 50b Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17 i 50/17)</p> | |
| <p style="text-align: center;">Član 9</p> | <p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p> | <p style="text-align: center;">Potpuno</p> | <p style="text-align: center;">Materija je</p> | |

| | | | | |
|--|--|----------------------|---|-------------|
| <p>1. Države članice primjenjuju na cigarete minimalne poreze na potrošnju cigarete u skladu s pravilima iz ovoga Poglavlja.</p> <p>2. Stav 1. primjenjuju se na poreze koji se u skladu s ovim Poglavljem obračunavaju za cigarete i koji uključuju:</p> <p>(a) posebnu akcizu po jedinici proizvoda;</p> <p>(b) akcizu ad valorem izračunatu na temelju najveće maloprodajne cijene;</p> <p>(c) PDV razmjernan maloprodajnoj cijeni.</p> | | usklađeno | regulisana članom 50 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17 i 50/17) | |
| <p style="text-align: center;">Član 10</p> <p>1. Ukupna akciza (posebna akciza i akciza ad valorem bez PDV-a) na cigarete iznosi barem 57 % ponderisane prosječne maloprodajne cijene cigareta stavljenih u promet. Akciza ne smije biti niža od 64 EUR za 1 000 komada cigareta, bez obzira na ponderisanu prosječnu maloprodajnu cijenu.</p> <p>Međutim, države članice koje naplaćuju akcizu od barem 101 EUR za 1 000 komada cigareta na temelju ponderisane prosječne maloprodajne cijene ne moraju ispuniti zahtjev od 57 % iz prvoga podstava.</p> <p>2. Od 1. januara 2014. ukupna akciza na cigarete iznosi barem 60 % ponderisane prosječne maloprodajne cijene cigareta stavljenih u promet. Akciza ne smije biti niža od 90 EUR za 1 000 komada cigareta, bez obzira na ponderisanu prosječnu maloprodajnu cijenu.</p> <p>Međutim, države članice koje naplaćuju akcizu od barem 115 EUR za 1 000 komada cigareta na temelju ponderisane prosječne maloprodajne cijene ne moraju ispuniti zahtjev od 60 % iz prvoga podstava.</p> <p>Bugarskoj, Estoniji, Grčkoj, Latviji, Litvi, Mađarskoj, Poljskoj i Rumunjskoj odobrava se prijelazno razdoblje do 31. decembra 2017. kako bi ispunile zahtjeve iz prvoga i drugoga podstava.</p> <p>3. Države članice moraju postupno povećavati akcize kako bi ispunile zahtjeve iz stava 2. do datuma navedenih u tom stavu.</p> | <p style="text-align: center;">Član 1</p> <p>U članu 50 stav 3 riječi:“u iznosu od 50,00 eura“, zamjenjuju se riječima:“u iznosu od 51,00 eura“.</p> <p>U stavu 4 riječi:“iznosi 32%, zamjenjuju se riječima:“iznosi 23,0%“.</p> <p style="text-align: center;">Član 2</p> <p>U članu 80f stav 1 tačka 5 mijenja se i glasi: „5) od 1. avgusta 2018. godine do 31. decembra 2019. godine u iznosu od 30,00 eura.“</p> <p>Poslije tačke 5 dodaje se pet novih tačaka koje glase:</p> <p>6) od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine u iznosu od 33,5 eura,</p> <p>7) od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine u iznosu od 37,00 eura,</p> <p>8) od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine u iznosu od 40,5 eura,</p> <p>9) od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine u iznosu od 44,00 eura,</p> <p>10) od 1. januara 2024. godine do 31. decembra 2024. godine u iznosu od 47,5 eura.“.</p> | Djelimično usklađeno | Potpuna usklađenost će se postići donošenjem izmjena i dopuna Zakona o akcizama , kojim će se revidirati propisana visina specifične akcize na cigarete (akcizni kalendar) u cilju dostizanja direktivom propisanog minimuma od 90 EUR za 1 000 komada cigareta | 2026.godina |

| | | | | |
|--|---|--------------------------|--|--|
| | <p>U stavu 2 tačka 5 mijenja se i glasi:</p> <p>„5) od 1. avgusta 2018. godine do 31. decembra 2019. godine 32%,“</p> <p>Poslije tačke 5 dodaje se pet novih tačaka koje glase:</p> <p>„ 6) od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine 30,5 %,</p> <p>7) od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine 29,0%</p> <p>8) od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine 27,5%,</p> <p>9) od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine 26,0%,</p> <p>10) od 1. januara 2024. godine do 31. decembra 2024. godine 24,5%.“</p> | | | |
| <p>Član 11</p> <p>1. Ako u državi članici dođe do promjene ponderisane prosječne maloprodajne cijene cigareta, a time i do smanjenja ukupne akcize ispod postotaka navedenih u prvoj rečenici stava 1. i u prvoj rečenici stava 2. člana 10., odnosna država članica ne mora uskladiti tu akcizu do 1. januara druge godine nakon godine u kojoj je nastala promjena.</p> <p>2. Ako država članica poveća stopu PDV-a na cigarete, može smanjiti ukupnu akcizu do iznosa, izraženog kao postotak ponderisane prosječne maloprodajne cijene, koji je jednak povećanju stope PDV-a, također izražene kao postotak ponderisane prosječne maloprodajne cijene, čak i ako takva prilagodba ima za posljedicu smanjenje ukupne akcize ispod visina, izraženih kao postotak ponderisane prosječne maloprodajne cijene, utvrđenih u prvoj rečenici stava 1. i u prvoj rečenici stava 2. člana 10.</p> <p>Međutim, država članica mora ponovno povećati tu akcizu kako bi dosegla te visine do 1. januara druge godine nakon godine u kojoj je došlo do smanjenja.</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | <p>Potpuno usklađeno</p> | <p>Materija je regulisana članom 50 i 50b Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17 i 50/17)</p> | |
| <p>Član 12</p> <p>1. Portugal može primjenjivati sniženu stopu koja je do 50 % niža od stope utvrđene u članu 10. na cigarete koje se troše u najudaljenijim regijama Azora i Madeire, a koje proizvode mali proizvođači čija pojedinačna proizvodnja ne premašuje 500 tona godišnje.</p> <p>2. Odstupajući od člana 10., Francuska može u razdoblju od 1. januara 2010. do 31. decembra 2015. i dalje primjenjivati sniženu stopu akcize na cigarete koje se stavljaju u promet u departmanima</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | <p>Neprenosivo</p> | | |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| <p>Korzike do godišnje kvote od 1 200 tona. Snižena stopa iznosi:</p> <p>(a) do 31. decembra 2012. barem 44 % cijene cigareta iz najprodavanije cjenovne kategorije u tim departmanima;</p> <p>(b) od 1. januara 2013. barem 50 % ponderisane prosječne maloprodajne cijene cigareta stavljenih u promet; akciza ne smije biti niža od 88 EUR za 1 000 komada cigareta, bez obzira na ponderisanu prosječnu maloprodajnu cijenu;</p> <p>(c) od 1. januara 2015. barem 57 % ponderisane prosječne maloprodajne cijene cigareta stavljenih u promet; akciza ne smije biti niža od 90 EUR za 1 000 komada cigareta, bez obzira na ponderisanu prosječnu maloprodajnu cijenu.</p> | | | | |
| <p style="text-align: center;">Član 13</p> <p>Sledeće grupe prerađenog duvana proizvedene u Uniji i uveze iz trećih zemalja podliježu minimalnoj akciznoj dažbini u svakoj državi članici na način kako je definisano u članu 14:</p> <p>(a) cigare i cigarilosi;</p> <p>(b) fino rezani duvan namijenjen za savijanje za cigarete;</p> <p>(c) drugi duvan za pušenje.</p> | <p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p> | <p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p> | <p style="text-align: center;">Materija je regulisana članom čl. 46- 50 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13,45/14, 1/17 i 50/17)</p> | |
| <p style="text-align: center;">Član 14</p> <p>1. Države članice primjenjuju akciznu dažbinu koja može biti:</p> <p>(a) ili <i>ad valorem</i> dažbina obračunata na osnovu maksimalne maloprodajne cijene za svaki proizvod, koju slobodno određuju proizvođači osnovani u Uniji i uvoznici iz trećih zemalja u skladu sa članom 15; ili</p> <p>(b) specifična dažbina izražena kao iznos po kilogramu, ili u slučaju cigara i cigarilosa alternativno za određeni broj komada; ili</p> <p>(c) mješavina obje opcije, kombinovanje <i>ad valorem</i> elementa i specifičnog elementa.</p> <p>U slučaju kada je akcizna dažbina ili <i>ad valorem</i> ili mješovita, država članica može da utvrdi minimalni iznos akcizne dažbine.</p> <p>2. Iznos ukupne akcizne dažbine (specifična dažbina i/ili <i>ad valorem</i> dažbina bez PDV-a), izražen procentualno, kao iznos po kilogramu ili za određeni broj komada, biće jednak najmanje ekvivalentu stopa ili minimalnim iznosima koji su dati za:</p> <p>(a) cigare ili cigarilose: 5% maloprodajne cijene uključujući</p> | <p style="text-align: center;">Član 1</p> <p>U stavu 5 tačka 2 riječi „54,00 eura“, zamjenjuju se riječima: „60 eura,“.</p> <p style="text-align: center;">Član 5</p> <p>Poslije člana 80i dodaje se novi član 80j koji glasi:</p> <p>„Izuzetno od člana 50 stav tačka 2 ovog zakona akciza za fino rezani duvan plaća se:</p> <p>7) od 1. avgusta 2018. godine do 31. decembra 2018. godine u iznosu od 30,00 eura.</p> <p>8) od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine u iznosu od 35,00 eura,</p> <p>9) od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2020.</p> | <p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p> | <p style="text-align: center;">Materija je regulisana članom 50 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13,45/14, 1/17 i 50/17), kojim je propisana visina akciza za ostale duvanske proizvode.</p> | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>sve poreze ili EUR 12 za 1.000 komada ili po kilogramu;</p> <p>(b) fino rezani duvan namijenjen za savijanje za cigarete: 40% ponderisane prosječne maloprodajne cijene fino rezanog duvana namijenjenog za savijanje za cigarete koji je stavljen u promet ili EUR 40 po kilogramu;</p> <p>(c) drugi duvan za pušenje: 20% maloprodajne cijene uključujući sve poreze ili EUR 22 po kilogramu.</p> <p>Od 1. januara 2013., ukupna akcizna dažbina za fino rezani duvan namijenjen za savijanje za cigarete biće najmanje 43% ponderisane prosječne maloprodajne cijene fino rezanog duvana namijenjenog za savijanje za cigarete koji je stavljen u promet ili najmanje EUR 47 po kilogramu.</p> <p>Od 1. januara 2015., ukupna akcizna dažbina za fino rezani duvan namijenjen za savijanje za cigarete biće najmanje 46% ponderisane prosječne maloprodajne cijene fino rezanog duvana namijenjenog za savijanje za cigarete koji je stavljen u promet ili najmanje EUR 54 po kilogramu.</p> <p>Od 1. januara 2018., ukupna akcizna dažbina za fino rezani duvan namijenjen za savijanje za cigarete biće najmanje 48% ponderisane prosječne maloprodajne cijene fino rezanog duvana namijenjenog za savijanje za cigarete koji je stavljen u promet ili najmanje EUR 60 po kilogramu.</p> <p>Od 1. januara 2020., ukupna akcizna dažbina za fino rezani duvan namijenjen za savijanje za cigarete biće najmanje 50% ponderisane prosječne maloprodajne cijene fino rezanog duvana namijenjenog za savijanje za cigarete koji je stavljen u promet ili najmanje EUR 60 po kilogramu.</p> <p>Ponderisana prosječna maloprodajna cijena se izračunava upućivanjem na ukupnu vrijednosti fino rezanog duvana namijenjenog za savijanje za cigarete koji je stavljen u promet, na osnovu maloprodajne cijene uključujući sve poreze, podijeljeno sa ukupnom količinom fino rezanog duvana namijenjenog za savijanje za cigarete koji je stavljen u promet. Utvrđuje se najkasnije do 1. marta svake godine na osnovu podataka koji se odnose na sva relevantna stavljanja u promet izvršena u prethodnoj kalendarskoj godini.</p> <p>3. Stope ili iznosi iz stavova 1 i 2 stupaju na snagu za sve proizvode koji spadaju u predmetu grupu prerađenog duvana, bez razlika u okviru svake grupe po pitanju kvaliteta, izgleda, porijekla proizvoda, upotrijebljenih materijala, karakteristika uključenih firmi ili bilo kog drugog kriterijuma.</p> | <p>godine u iznosu od 40,00 eura,</p> <p>10) od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine u iznosu od 45,00 eura,</p> <p>11) od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine u iznosu od 50,00 eura,</p> <p>12) od 1. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine u iznosu od 55,00 eura.</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|--|--|
| <p>4. Odstupajući od stavova 1 i 2, Francuska može da nastavi da primjenjuje u period od 1. januara 2010. do 31. decembra 2015. umanjenu stopu akcizne dažbine na prerađeni duvan osim cigareta koji je stavljen u promet u sektorima na Korzici. Umanjena stopa iznosi:</p> <p>(a) Za cigare i cigarilose: najmanje 10% maloprodajne cijene, uključujući sve poreze;</p> <p>(b) Za fino rezani duvan namijenjen za savijanje za cigarete: (i) od 31. decembra 2012. najmanje 27% maloprodajne cijene, uključujući sve poreze; (ii) od 1. januara 2013. najmanje 30% maloprodajne cijene, uključujući sve poreze; (iii) od 1. januara 2015. najmanje 35% maloprodajne cijene, uključujući sve poreze;</p> <p>(c) za drugi duvan za pušenje: najmanje 22% maloprodajne cijene, uključujući sve poreze.</p> | | | | |
| <p>Član 15</p> <p>1. Proizvođači ili, u zavisnosti od slučaja, njihovi predstavnici ili ovlašćeni posrednici u Uniji, te uvoznici duvana iz trećih zemalja mogu slobodno utvrditi najvišu maloprodajnu cijenu za svaki od svojih proizvoda za svaku državu članicu u kojoj se odnosi proizvodi stavljaju u promet radi potrošnje.</p> <p>Međutim, prvi podstav ne smije ometati provedbu nacionalnih zakonodavnih sistema u pogledu nadzora nad visinama cijena ili poštovanja propisanih cijena, pod uslovom da su u skladu sa zakonodavstvom Zajednice.</p> <p>2. Radi lakše naplate akcize, države članice mogu za svaku skupinu duvanskih proizvoda utvrditi ljestvicu maloprodajnih cijena pod uslovom da svaka ljestvica ima dostatan raspon i raznolikost, te da stvarno odgovara raznolikosti proizvoda porijeklom iz Unije.</p> <p>Svaka ljestvica vrijedi za sve proizvode koji pripadaju skupini duvanskih proizvoda na koju se odnosi, bez razlikovanja na temelju kakvoće, izgleda, porijekla proizvoda ili upotrijebljenih materijala, obilježja preduzeća ili bilo kojeg drugog mjerila.</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | <p>Potpuno usklađeno</p> | <p>Materija je regulisana članom 50a Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13,45/14, 1/17 i 50/17)</p> | |
| <p>Član 16</p> <p>1. Pravila o naplati akcize usklađuju se najkasnije u konačnoj fazi usklađivanja akcize. U prethodnoj se fazi akciza načelo naplaćuje putem državnih biljega. Ako države članice naplaćuju akcizu putem državnih biljega, dužne su ih staviti na raspolaganje proizvođačima i trgovcima u drugim državama članicama. Ako države članice naplaćuju akcizu na drugi način, dužne su osigurati da nijedna</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | <p>Potpuno usklađeno</p> | <p>Materija je regulisana članom 57 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08,</p> | |

| | | | | |
|--|---------------------------|-------------------|--|--|
| prepreka, bilo administrativna ili tehnička, ne utječe na trgovinu među državama članicama u tom pogledu. 2. Na uvoznike i proizvođače duvanskih proizvoda u Uniji primjenjuje se sistem iz stava 1. u pogledu detaljnih pravila za naplatu i plaćanje akcize. | | | 28/12, 38/13, 45/14, 1/17 i 50/17) | |
| <p align="center">Član 17</p> <p>Sljedeće je proizvode moguće osloboditi akcize ili je za njih moguće ostvariti porat već plaćene akcize:</p> <p>(a) denaturirane duvanske proizvode koji se koriste u industrijske svrhe ili u bilinogojstvu;</p> <p>(b) duvanske proizvode uništene pod upravnim nadzorom;</p> <p>(c) duvanske proizvode koji su namijenjeni isključivo za znanstvena ispitivanja i ispitivanja kakvoće proizvoda;</p> <p>(d) duvanske proizvode koje ponovno prerađuje proizvođač.</p> <p>Države članice utvrđuju uvjete i formalnosti pod kojima se primjenjuju navedena izuzeća ili povrati.</p> | Nema odgovarajuće odredbe | Potpuno usklađeno | Materija je regulisana članom 12 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/12,45/14, 1/17 i 50/17) | |
| Čl. 18 i 19 | Nema odgovarajuće odredbe | Neprenosivo | | |
| <p align="center">Član 20</p> <p>Države članice će Komisiji dostaviti tekst glavnih odredaba nacionalnoga prava koji budu donijele u području na koje se odnosi ova Direktiva.</p> | Nema odgovarajuće odredbe | Neprijmljivo | | |
| Čl. 21-23 | Nema odgovarajuće odredbe | Neprenosivo | | |
| Prilog I | | | | |
| <p>Dio A – direktive stavljene van snage s popisom njihovih izmjena</p> <p>Dio B – Rokovi za prenos u nacionalno zakonodavstvo i primjena</p> | Nema odgovarajuće odredbe | Neprenosivo | | |
| Prilog II | | | | |
| Korelaciona tabela | Nema odgovarajuće odredbe | Neprenosivo | | |